

Кыра о5олорго сана дьыллаа5ы утренник сценарыйа

Оруоллар:

- 1.Моруос О5онньор
- 2.Хаарчаана
- 3.Хаар кийи
- 4.Эбийээнэ
- 5.Бытааччы

-(Музыка тыаыгар кизргэтиллибит саала5а о5олор хааман киирэллэр).

Ы: Дорооболорун о5олоор
Дороолоболорун торопсуттэр
Уоруу-котуу укээтэ
Тийэн кэллэ Сана Дьыл!

На5аа да учугэй о5олор, бары маскарад кэппиттэр. Мин маскарад кэтэн, кизргэнэн быраабынныкка тийэн кэллим. О5олоор, бугун туох быраабынныга буолла? Ээ Сана Дьыл эбит дии!

-(Музыка тыаыгар Хаар Кийи киирэр, ункуулуур)

Ы: Хайа бу ким киирэн кэллэ? О5олор,бу кимий? Ким бийиэхэ куулэйдии кэллэ?(Хаар Кийи)

Ы: Ким миэхэ этиэй о5олор? Хаар кийи диэн кимий, кини туохтан онобулларый.....?(о5олор эппиэттэрэ)

Х-К: Кырааыабай саала5а олус элбэх о5олор, араас маскараадтар мустубуттар. Мин олус диэн уорэбин быраабынныкка сылдьарбыттан. О5олор, миигин кытта оонньооххутун ба5арагыт дуо?

(оонньоу «харыйа кизргэтии»).

Ы: Бийиэхэ Хаар Кийи кэлэн ыалдыттаабыккар эйиэхэ махтанабыт,уонна туран эрэ доргуччу ырыабытын ыллаан бэлэхтиибит.

(Ырыа «Тымныы О5онньор»)

Ы: Кыбыл Мурун, Кырыа бытык
Тымныы Моруос о5онньор
Торуоскатын тос-тос охсон
Кэлэн иьэр о5олоор

(Моруос о5онньор уо. Хаарчаана киирэллэр)

М-О: Дорооболорун оболоор! ор да айаннаан дьэ тийэн кэллим. Сана Дьылынан, сана Дьолунан!

Х: Сана кэрэ Дьылынан
Сана утуо Дьолунан
Сана урдук кыайыныннан
Кунду оболор эбэрдэ

Ы: Мооруос обонньор, Хаарчаана, эыги ыраах сиртэн айаннаан кэлэргитин ор да кэтэстибит. (олоппоско олордон сынньатыахха). Эыиэхэ бэйэбит бэлэхпитин бэлэмнээтибит. Билигин биыги оболорбут эыиэхэ анаан хобооннорун аабан иыитиннэриэхтэрэ.

(Оболор бары хобоон абаллар).

М-О: маладьыас да оболор, учугэй да хобооннору иыиттим

Х: Эьээ, бу сылдьан бука бары оболорго биыги бу туран харыйабыт уотун бэлэхтиибит дуо?

М-О: Бэлэхтиибит бо5о буолла5а.

Биир, икки, ус
Харыйабыт араас уотунан сандаар!

(Харыйа уоттара тыгаллар. Музыка тыаыгар эбийээнкэ ункуулээн кишэр).

Э: Ким мин харыйабын ылаары гынна? Буу хата ким да тыыппатах эбит дии, оо уордэхпин.

Ы: Дорообо, кэлэр сылбыт. Бу эйиигин корсоору биыги оболорбут олус да киэргэнэн-симэнэн бырааынынныкка олоробут.

Э: Ээ, коробун-коробун, набаа да кырасыабай харыйа, набаа да кырасыабай оболор. Мин эыгини кытта бу уоруулээх бырааынынныкка ункуулуохпун набаа бабарабын.

Ы: Оболор, ункуулуубут дуо эбийээнэни кытта? Ункуулуоххэ, Моруос обонньор ункуулуурбутун корон олус диэн уоруо.

(ункуу)

Ы: Оо, набаа да учугэйдик ункуулээтилэр оболорум, кордун дуо Моруос обонньор?

М-О: Корон, оболорбут набаа маладьыастар, олус учугэйгик ункуулээтилэр.

Ы: Чэйин эрэ оболоор, Мооруос обонньор уонна Хаарчаана эыгини кытта хороводтуохтарын бабараллар, туран ыллыбыт дуо?

(«Маленькой ёлочке» -ырыа)

М-О: Мин аптаахпын, бу кып-кыра Хаары билигин эргитэммин улаатыннарыам уонна Улахан Хаар иыиттэн эыиэхэ кэыиилэрбин тунэтиэм

(кэьии тунэтиитэ)

Ы: Баьыба Моруос О5онньор, баьыба Хаарчаана

М-О: О5олор, аны биьиги билигин атын детсадка бардыбыт, онно биьигини атын о5олор куутэллэр, эьиил эмиэ хайаан да5аны кэлиэхпит.

Корсуоххэ диэри!

(Тахсан бараллар).

Ы: - Манан биьиги сана дьыллаа5ы утренникпыт бутэр барыгытын кэлэн иьэр сана дьылынан сана дьолунан. Тус бэйэ5ит олоххутугар дьолу-соргуну, урдук ситиьиилэри.

Корсуоххэ диэри!